PATENT NUMBER

U.S. UTILITY Patent Application

O.I.P.E.	PATENT DATE
SCANNED _FA_ TO2 Q.A. All2	

CLASS	SUBCLASS	ART UNIT	EXAMINER
455.5		2681	

APPLICATION NO.	CONT/PRIOR	CLASS	SUBCLASS	ART UNIT	EXAMINER DAGOSTA
09/899279	F	455	42.2	2682	Banks, Harold

APPLICANTS: Markus Gerber

TITLE: Network management server

PTO-2040
12/99

ISSUING CLASSIFICATION

ORIGINAL			CROSS REFERENCE(S)					
CLASS	SUBCLASS	CLASS	SUBCLASS (ONE SUBCLASS PER BLOCK)					
INTERNATIONAL CLASSIFICATION								

☐ Continued on Issue Slip Inside File Jacket

TERMINAL DISCLAIMER	DRAWINGS			CLAIMS ALLOWED	
	Sheets Drwg.	Figs. Drwg.	Print Fig.	Total Claims	Print Claim for O.G.

☐ The term of this patent subsequent to _____ (date) has been disclaimed.

(Assistant Examiner)   (Date)

NOTICE OF ALLOWANCE MAILED

☐ The term of this patent shall not extend beyond the expiration date of U.S Patent. No. _____

ISSUE FEE

Amount Due	Date Paid

(Primary Examiner)   (Date)

ISSUE BATCH NUMBER

☐ The terminal ____ months of this patent have been disclaimed.

(Legal Instruments Examiner)   (Date)

WARNING:
The information disclosed herein may be restricted. Unauthorized disclosure may be prohibited by the United States Code Title 35, Sections 122, 181 and 368. Possession outside the U.S. Patent & Trademark Office is restricted to authorized employees and contractors only.

Form PTO-436A
(Rev. 6/99)

FILED WITH: ☐ DISK (CRF) ☐ FICHE ☐ CD-ROM
(Attached in pocket on right inside flap)

(FACE)